

Classifi- cation	TYPE	Chemical Composition (%)								
		C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	N
AUSTENITIC	SUS 201	≤0.15	≤1.00	5.50/7.50	≤0.060	≤0.030	3.50/5.50	16.00/18.00	-----	≤0.25
	SUS 301	≤0.15	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	6.00/8.00	16.00/18.00	-----	-----
	SUS 304	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	8.00/10.50	18.00/20.00	-----	-----
	SUS 304L	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	9.00/13.00	18.00/20.00	-----	-----
	SUS 305	≤0.12	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.50/13.00	17.00/19.00	-----	0.12/0.2 2
	SUS 309S	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	12.00	22.00/24.00		
	SUS 310S	≤0.08	≤1.50	≤2.00	≤0.045	≤0.030	/15.00	24.00/26.00		
	SUS 316	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	19.00/22.00	16.00/18.00	2.00/3.00	
	SUS 316L	≤0.03	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	10.00/14.00	16.00/18.00	2.00/3.00	
	SUS 317	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	12.00/15.00	18.00/20.00	3.00/4.00	
FERRITIC	SUS 321	≤0.08	≤1.00	≤2.00	≤0.045	≤0.030	11.00/15.00	17.00/19.00		
	SUS 409	≤0.08	≤1.00	≤1.00	≤0.045	≤0.030	≤9.00/13.00	10.50/11.75		
	SUS 430	≤0.12	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.030	0.50	16.00/18.00		
	SUS 430LX	≤0.03	≤0.75	≤1.00	≤0.040	≤0.030		16.00/18.00	0.75/1.25	Ti/Nb 0.10/1.0 0
	SUS 410	≤0.15	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030		11.50/13.50		
MARTENSITIC	SUS 410S	≤0.08	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030		11.50/13.50		
	SUS 420J	0.16/0.25	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030		12.00/14.00		
	SUS 440A	0.60/0.75	≤1.00	≤1.00	≤0.040	≤0.030		16.00/18.00		